

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 27 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni list Crne Gore" br. 2/18) i člana 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva („ Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi " br. 19/10), Skupština Opštine Budva na sjednici održanoj \_\_\_\_\_, donijela je

## **ODLUKU**

### **o besplatnom prevozu učenika i penzionera sa teritorije opštine Budva**

#### Član 1

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način ostvarivanja prava na besplatan prevoz učenika osnovnih i srednje škole, koje su upisane u registar Ministarstva prosvjete, kao i penzionera sa teritorije opštine Budva.

#### Član 2

Izrazi koji se u Odluci koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

#### Član 3

Pravo na besplatan prevoz imaju: učenici osnovnih škola, učenici srednje škole i penzioneri (u daljem tekstu: korisnici), koji imaju prebivalište, odnosno odobreni stalni boravak na teritoriji opštine Budva.

Prevozom korisnika u smislu ove Odluke smatra se putnički javni prevoz u drumskom gradskom i prigradskom saobraćaju na svim linijama prevoznika dodjeljenim po Javnom konkursu i definisanim posebnim Ugovorom.

#### Član 4

Pravo na besplatan prevoz iz člana 3 ove Odluke učenici ostvaruju u periodu od 01. septembra do 30. juna (10 mjeseci). Pravo na besplatan prevoz iz člana 3 ove Odluke penzioneri ostvaruju tokom cijele kalendarske godine.

#### Član 5

Radi korišćenja prava na besplatan prevoz u smislu ove Odluke prevoznik će korisnicima izdavati odgovarajuću kartu za prevoz.

## Član 6

Način obračuna, rokovi i način plaćanja troškova prevoza korisnika urediće se ugovorom između Opštine Budva i prevoznika.

## Član 7

Sredstva za besplatan prevoz učenika i penzionera obezbjeđuju se iz budžeta Opštine Budva.

## Član 8

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi“.

Broj: \_\_\_\_\_  
Budva,

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA  
PREDSJEDNIK  
ĐORĐIJE VUJOVIĆ

## O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 38 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 27 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore” br. 2/18), kojima je proropisano da Opština, u skladu sa mogućnostima, učestvuje u obezbjeđivanju uslova i unapređenju djelatnosti koje su od interesa za lokalno stanovništvo (zdravstvena zaštita, obrazovanje, socijalna i dječija zaštita, zapošljavanje i dr.)

Imajući u vidu da je Opština Budva u mogućnosti da izdvoji sredstva koja bi na ovaj način uticala na poboljšanje standarda građana, u ovom slučaju učenika i penzionera, predlaže se Skupštini Opštine Budva da, u smislu člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, i člana 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva, donese predloženu Odluku.

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI